

## LENAANETHUTO LA NGWAGA WA 2021 – KGWEDITHARO 4: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 2

<b>Kgweditharo 4 Matsatsi a 47</b>	<b>Beke 1</b>	<b>Beke 2</b>	<b>Beke 3</b>	<b>Beke 4</b>	<b>Beke 5</b>	<b>Beke 6</b>	<b>Beke 7</b>	<b>Beke 8</b>	<b>Beke 9</b>	<b>Beke 10</b>
<b>Setlhogo se tshitshintsweng</b>	Go rarabolola mathata	Go rarabolola mathata	Bagaka ba rona	Bagaka ba rona	Kgeriso le ditebego	Kgeriso le ditebego	Tiriso ya teknolooji	Tiriso ya teknolooji	POELETSO LE GO GOBOKANYA	POELETSO LE GO GOBOKANYA
<b>CAPS Topic</b>	<b>GO REETSA LE GO BUA</b> <b>Go dire Mosupologo, Laboraro le Labotlhano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simolola ka tumediso</li> <li>• Pina / Raeme (Dipina / diraeme tse di neilweng ke dikao fela – di tlhophe go ya ka setlhogo sa gago)</li> <li>• Dipotso tse di bonolo ( ga go Karabo e e sa nepagalang)</li> <li>• Tlotlofoko ya letsatsi le mafoko a a tlwaelegileng..</li> </ul>									
<b>Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono</b>	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso

Term 4 47 days	Beke 1		Beke 2		Beke 3		Beke 4		Beke 5		Beke 6		Beke 7		Beke 8		Beke 9	Beke 10								
Dipina / Diraeme . opelang pina e e maleba le setlhogo	LYRICS	ACTIONS	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Revise all the songs and rhymes learnt this term.									
	Every problem has a solution	Put your index finger in the air	I have a problem, and so do you	Point to yourself, and then to a friend	When the queen, goes marching in	March on the spot	History is his story	Point at a boy as you say 'his'	Everyone stand up tall and proud	Stand up tall	We can't have kids who say mean things	Shake your finger from side to side	Our world belongs to us	Spread your arms out wide	You can help save the world	Spread your arms out wide										
	Big or small there's a resolution!	Stretch your hands out wide, bring your hands together again	Let's think together about what to do	Put your finger to your head, thinking	When the queen goes marching in	March on the spot	But not only his!	Shake your head and fold your arms	We're gonna stop bullying now!	Put your hand up like a stop sign	Or push and shove	Pretend to push and shove	Take good care of it we must!	Hug yourself tightly	In the little things you do	Put your fingers together										
	We solve problems every day,	--	Let's find the answers in good time	Point to your wrist, like you you're wearing a watch	People stop and stare in wonder	Stop and open your eyes wide	It's also her story	Point at a girl as you say 'her'	Everyone march in place and sing	March in place	Or pinch and tease	Pretend to pinch and tease	There's something each of us can do	Point to everyone around you	It doesn't have to be a lot	Wave your index finger										
	What problem have you solved today?	Tum and ask your partner	So we can leave our problems behind!	Point behind yourself	When the queen goes marching in	March on the spot	And your story	Point at someone as you say 'your'	Let's work together to stop bullying!	Hold hands with the people next to you	Let's be kind	Shake hands with a partner	To keep it great for me and you!	Point to yourself,	Just give it all you've got!	Put your fist in the air										
	Tlotla ka dikgang tsa gago				When the king goes marching in	March on the spot	Tlotla ka dikgang tsa gago.				Say no to bullies	Shake your head from side to side	Tirwana e e tlhomameng: tlotla ka dikgang tsa gago.		Tlotla ka dikgang tsa gago.											
					When the king goes marching in	March on the spot					Let's be kind	Hug a partner														
					People stop, and stare in wonder	Stop and open your eyes wide					SAY NO TO BULLIES!															
					When the king goes marching in	March on the spot					Say this loud and stamp your foot															
	Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.		Kwala potso mo tlapakwalelong e e maleba le setlhogo mme o letle barutwana go e araba.											

kgweditharo 4 malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
<p>Tlotlofoko e e tshitshintsweng</p> <p>Tlotlofoko e tla tla itshetleka ka setlhogo se se tlhophilweng (ruta mafoko a 4 ka letsatsi)</p>	bothata, rarabolola, baakanya, dipalo, kgwagetsa, lebota, botlhokwa, senya, phaposiborutelo,	itumetse, nyeba, reetsa, moreetsi, pele, morago, tshwarelo, maswe, tlotlo	fetileng, sefikantswe, itsege, kgosi, kgosigadi, mmuso, setulo, motlhabani, ntwana, sireletsa	moetapele, kopano, matla, kgwebisano, mogwebi, madi, mmaraka, badimo, matla, sekao se se molemo	seipone, ponagalo, selebo, bontle, maswe, bitsa, phepa, matlakala, mosima	Buela godimo, tshwenya,ema, nnye, kgolo, lekana,sesame, kima,mmele	social media, post, video, setshwantsho, lefatshe, polasetiki, inthanete, boloka, puo, bosa	gotela, timeletsa, puo, flyer, ema kgatlhanong, Facebook, Instagram, Twitter	<p>Poeletso le tlhatlhobo.</p> <p><b>Tlhaloso ka molomo:</b></p> <p>O dirisa ditshwantsho go tlhalosetsa ditsala se a se bonang.barutwana ba gokaganya tlhaloso setshwantsho.</p>	
<p>Mafoko a a tlhagelelang gangwe le gape</p>	<p>ke, gape, thusa, sekolo,</p> <p>Ruta mafoko a o dirisa dikarata-pepentsho</p> <p>A ban aba kopololele mafoko a mo dibukeng/ dithanoding tsa bona.</p> <p>Ba ithute go a buisa kwa gae.</p>	<p>gopola, mafelo a beke,kgang, leng,</p>	<p>falotse, botsa, y aga mang, go fitlhelela, pele</p>	<p>yo, dingwe, jang, bone,</p>	<p>thuba, bonnye, gopola, makala, thusa</p>	<p>kakanyo, medumo, bolelela, eng, direga</p>	<p>bonolo, boko, farologane, batho, marara</p>	<p>mafolofolo, boloka, ka, mpho, ntwana</p>	<p>Poeletso</p>	
<p>Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo</p> <p>Letlha le o feditseng ka lona</p>	<div><div><div><div><div></div><div>Tswelela go tlhabolola tlotlofoko ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang kgotsa dithlogo.</div></div></div><div><div><div></div><div>Sala morago ditaelo tse di bonolo.</div></div><div><div><div></div><div>Tlhaloganya le go tsibogela dipotso tse di bonolo.</div></div><div><div><div></div><div>Supa sediriso go tswa mo tlhalosong e e bonolo ya molomo.</div></div><div><div><div></div><div>tlotla ka didiriswa tse di mo setshwantshong ka go tsibogela ditaelo tsa morutabana.</div></div><div><div><div></div><div>Reetsa tatelano ya tiragalo e e bonolo.</div></div><div><div><div></div><div>Ithute ka tlhogo le go diragatsa maboko a a bonolo, ba diratsa diraeme le dipina.</div></div><div><div><div></div><div>Tshameka metshameko ya puo.</div></div><div><div><div></div><div>Osimolola go tlhabolola, go tlhaloganya le bokgoni jwa tiriso e e bonolo ya dipopego tsa puo fa e dirisitswe mo puong e e nang le bokao ya molomo jaaka madiri, matlhaodi le matlhalosi.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>									

Term 4 47 days	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
<b>CAPS Topic</b>	<b>GO BUISA – PUISOKAELO KA DITLHOPHA</b>									
<b>Diteng/ Dikgopolo / Dikgono</b>	<p><b>Dirisa beke e le 1 go tlhatlhoba ditlhophha tsa puiso tse barutwana ba leng mo go tsona.</b></p> <p>Kgaoganya barutwana ka ditlhophha di le 5 tsa bokgoni jo bo tshwanang. Baakanya sete tse 3 tsa dipadiso tse di rulagantsweng go ya ka maemo a bothata jwa tsona.</p> <p><b>Beke 2-10:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Morutabana o buisa le setlhophha se le sengwe gangwe mo bekeng, fa ditlhophha tse dingwe di tswelletse go buisa ka bobedi kgotsa mongwe le mongwe a buisa ka nosi kgotsa ba dira ditirwana tse di tsamelanang le setlhangwa</li> <li>➤ Tlhophha setlhangwa se se maleba le setlhophha.</li> <li>➤ Boeletsa mafoko a beke mo dikarata- pepentshong.</li> <li>➤ Kopa morutwana mongwe le mongwe go go buisetsa mafoko a.</li> </ul> <p>Adhere to social distancing if necessary and call learners one by one to come and read to you.</p> <p>Tlhatlhobo e e tlhomameng: Motlotlo – Beke 7</p>									
<b>Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buisetsa kwa godimo mo bukeng ya gago le morutabana. Setlhophha sotlhe se buisa kang e e tshwanang.</li> <li>✓ Dirisa maano a puiso a a rutilweng mo puong ya gae go dira tlhaloganyo le go itekola ka boena fa a buisa (medumopuo, tiriso e e nang le mafokoa a thusang go bona Karabo, tshekatsheko ya popego, mafoko a a bonwang).</li> <li>✓ Buisa ka thelelo le go itlhaloganya sentle.</li> <li>✓ Bontsha go tlhaloganya matshwao a puiso fa o buisetsa kwa godimo.</li> </ul>									
<b>Letlha le o feditseng ka lona</b>										

Term 4 47 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	GO BUISA – PUISOKOPANELO Labobedi le Labone									
Diteng/ Dikgopolo / Dikgono	Labobedi: Pele ga puiso  Thursday: Puiso ya ntlha	Labobedi : Puiso ya bobedi  Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso  Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi  Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso  Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi  Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso  Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi  Thursday: Morago ga puiso	Tuesday: Pele ga puiso  Thursday: Puiso ya ntlha	Tuesday: Puiso ya bobedi  Thursday: Morago ga puiso
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa kangkhutswe, motlotlo/ kang ya nnete e ba e boleletsweng kgotsa ba e buiseditswe go tswa mo buka-kgolong.</li> <li>Tlhaloganya le go arabela ditaelo (sekao: ka go supa dilo mo setshwantshong/ naya maina a dilo mo setshwantshong).</li> <li>Araba ka bokhutswane dipotso tsa kang go tswa mo setshwantshong.</li> <li>Araba dipotso tse morutabana a di botsang go tswa mo setshwantshong.</li> <li>Diragatsa kang a dirisa mmuisano.</li> <li>Ka thuso ya morutabana a tlotle ka bokhutswane kang.</li> </ul>									
Letlha le o feditseng ka lona										
CAPS Topic	MEDUMOPUO									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	<b>ile-</b> <i>bapile, fagile, adile, agile, tsamaile, apeile, tlhapile</i>  <b>Mosupologo:</b> simolola ka modumo le mafoko  <b>Laboraro :</b> kopanya le go kgaoganya  <b>Labotlhano:</b> kwalela mo dibukeng tsa bona	<b>tl-</b> <i>tlala, tlotsa, tlisa, tlela, tlogela</i>  <b>kg-</b> <i>kgomo, kgetse, kgotla, kgala, kgamelo</i>  <b>Mosupologo:</b> simolola ka modumo le mafoko  <b>Laboraro :</b> kopanya le go kgaoganya  <b>Labotlhano:</b> kwalela mo dibukeng tsa bona	<b>ts-</b> <i>tsoga, tsaya, tsena, tsiboga, tsena</i>  <b>Mosupologo:</b> simolola ka modumo le mafoko  <b>Laboraro :</b> kopanya le go kgaoganya  <b>Labotlhano:</b> kwalela mo dibukeng tsa bona	<b>o-</b> <i>oma, kopa, gona, ona, podi, bopa</i>  <b>Mosupologo:</b> simolola ka modumo le mafoko  <b>Laboraro :</b> kopanya le go kgaoganya  <b>Labotlhano:</b> kwalela mo dibukeng tsa bona	<b>u-</b> <i>utswa, upa, huma, mohumi, legodu, mmu</i>  <b>Mosupologo:</b> simolola ka modumo le mafoko  <b>Laboraro:</b> kopanya le go kgaoganya  <b>Labotlhano:</b> kwalela mo dibukeng tsa bona	<b>-ee</b> <i>Lee, lefeelo, leele, seleele, seemo, feela, tee,</i>  <b>-oo-</b> <i>Lootsa, mooka, mooki,</i> <b>Mosupologo:</b> simolola ka modumo le mafoko  <b>Laboraro :</b> kopanya le go kgaoganya  <b>Labotlhano:</b> kwalela mo dibukeng tsa bona	Poeletso  Tlhatlhobo e e tlhomameng	Supa pharologanyo magareng ga ditlhaka le medumo e e tlhakanyang tlhogo. Sekao : 'o' le 'u'.	Poeletso	Poeletso
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kgobokanya mafoko a lesika le lengwe a a tlwaelegileng, sekao; fagile, adile tlhapile</li> <li>Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka ditumammogo tsa ka gale tse di pataganeng (sekao: tl-, ts-, kg-)</li> <li>Lemoga ditumanosi tse di pataganeng : -oo-, -ee</li> <li>Supa pharologanyo magareng ga ditlhaka le medumo e e tlhakanyang tlhogo, sk: 'o' le 'u'</li> </ul>									
Letlha le o feditseng ka lona										

Term 4 47 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	GO KWALA									
<b>Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono</b>	<b>Labobedi:</b> Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo  <b>Labone:</b> Tsweletsa dipolelo tsa gago.	<b>Labobedi:</b> Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo  <b>Labone:</b> Tsweletsa dipolelo tsa gago.	<b>Labobedi:</b> Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo  <b>Labone:</b> Tsweletsa dipolelo tsa gago.	<b>Labobedi:</b> Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo  <b>Labone:</b> Tsweletsa dipolelo tsa gago.	<b>Labobedi:</b> Kwala dipolelo di le 2 tse di tsamaisanang le setlhogo  <b>Labone:</b> Tsweletsa dipolelo tsa gago.	<b>Labobedi :</b> Dirisa dikarata tsa mafoko: Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano go dira temana.  <b>Labone :</b> Kopolola dipolelo tse o di rulagantseng ka Labobedi	<b>Labobedi :</b> Dirisa dikarata tsa mafoko: Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano go dira temana.  <b>Labone:</b> Se se kwadilweng: Kopolola dipolelo tse o di rulagantseng ka Labobedi	<b>Labobedi :</b> Tiragatso: Rulaganya tshedimosetso mo kerafong e e bonolo, molanako kgotsa chate.  <b>Labone :</b> se se kwadilweng: Feleletsa kerafo mo bukeng tsa go kwala.	<b>Labobedi :</b> Tiragatso: Rulaganya tshedimosetso mo kerafong.  <b>Labone :</b> se se kwadilweng: Feleletsa kerafo mo bukeng tsa go kwala.	<b>Labobedi:</b> Mokwalokopan elo : kwala temana ka setlhogo se se tlwaelegileng  <b>Labone :</b> Kwala/ kopolola dipolelo di le 3 mo bukeng ya gago.
<b>Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo</b>	<b>Bokgoni ba go kwala:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dikgono tsa mokwalo tse di rutilweng ka Puo ya Gae.</li> <li>Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a nang le medumo le mafoko a a bonwang a buiwa a ba setseng ba a itse.</li> <li>Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano go dira temana a bo a e kopolole.</li> <li>Kwala temana ya bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se se tlwaelegileng.</li> <li>Rulaganya tshedimosetso mo kerafong e e bonolo, molanako kgotsa chate.</li> </ul>					<b>Dipopego tsa puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durisa maina le maemedi mo mokwalong (nna, wena, ena, sona.).</li> <li>Dirisa pakajaanong, pakatsweledi le pakatlang fa ba kwala.</li> <li>Tiriso ya bontsi jwa mafoko a a tlwaelegileng fa ba kwala.</li> </ul> <b>Piletso :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala mafoko a a tlwaelegileng le dipolelo go tswa mo piletsong.</li> <li>Peleta mafoko ka nepo go tswa mo kakanyong.</li> <li>Dirisa thanodi ya bana mo go tlhokegang.</li> <li>Aga sefalana sa mafoko le thanodi ya gagwe.</li> </ul>				
<b>Letlha le o feditseng ka lona</b>										
<b>Tirwana tsa tlaleletso</b>	Taka o be o kwale ka bothata bo o kileng w abo rarabolola.	Taka o be o kwale ka nako e o kileng wa tsena mo ntweng le tsala ya gago.o rarabolotse bothata bo jang?	Taka o be o kwale ka mogaka wa hisitori yo o mo itseng.	Taka o be o kwale ka ditebego tse o naganang tsa kgosi le kgosigadi	Itake. Kwala dipolelo ka ditebego tsa gago.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.	Feleletsa dikarata tsa tirwana ya medumopuo/ tekatlhaloganyo/ go kwala.





**LENAANE LA TLHATLHOBO:**

Dikgono	Ke bokgoni bofe jo bo tlhatlhobiwang	Mokgwa wa tlhatlhobo	Sediriswa sa tlhatlhobo	Maduo tshitshinyo	Letlha tshitshinyo la go dira tiro	Letlha le tiro eweditsweng ka lona
Go bua le go reetsa	Using a frame, gives a simple recount of at least 3 to 4 sentences on personal news.	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	5	Ka beke ya 9	
	Demonstrates an understanding of some basic vocabulary.		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
	Answers simple literal questions about a story/text.					
Dintlhatlaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo dikgonong di le pedi tsa ruburiki. Maduo a ruburiki a tsena mo SASAMS.						
Medumopuo	Aga mafoko ka ditumammogo.	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	Aga mafoko ka ditumanosi tse di pataganeng.		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
	Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka ditumammogo					
	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng : -oo-, -ee					
	Kgobokanya a lesika le lengwe a a tlwaelegileng					
Dintlhatlaleletso go morutabana: Tirwana kwalo ya medumopuo e se fete metsotso e le 15 e bile e dirwe ka ditlhotswana .						
Go buisa	Tlhopha puiso e khutswane ya mafoko a le 50 - 60 (buka ya puiso ).	Molomo le Tiragatso	Buka ya tiro-phaposi	5	Ka beke ya 9	
	Mefuta ya dipotso					
	Dipotso tse o tlhophang karabo					
	Tlatsa ka mafoko a a nepagetseng					
Go buisa	Puiso kaelo ka ditlhopha		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		
	Tlhatlhoba moritwana ka mafoko a tlwaelo a le 50-60					
Dintlhatlaleletso go morutabana: Tlhatlhoba morutwana mogwe le mogwe ka puiso kaelo ka ditlhophah mo bekeng ya bo 8. Ka beke ya bo 7 barutwana ba dire takatlhaloganyo metsotso e 15-20.						
Go kwala	Kwala bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se o se itseng, o dirise ditlhakakgolo le khutlo mo go tshwanetseng.	Kwala	Buka ya tiro-phaposi	5	Ka beke ya 9	
Dintlhatlaleletso go morutabana: Ka beke ya bo 7/8 a barutwana ba tlhatlhobiwe . The scoring to be done according to the rubric.						
TOTAL SCORE: Scores will be captured on SASAMS. The score will be converted to indicate level 1-7						



LENAANENETEFATSO

MOPHATO 2: KGWEDITHARO 4					
		Go reetsa le go buisa		Medumopuo	Go buisa
		Tswelela go tihabolola tlotofoko ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang kgotsa	Araba dipotso tse di bonolo.	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng : -oo-, -ee	Tlathoba moritwana ka mafoko a twaelo a le 50-60
✓/x					
Letlha					
Maina a barutwana					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KARATA YA

MADUO					
MOPHATO 2: KGWEDITHARO 4					
	Go reetsa le go bua	Medumopuo	Go buisa	Go kwala	TSHWAELO
	Dirisa letlhomeso a tlotla kang ya mele e le me 3-4 ka se a se itseng.	Aga mafoko ka ditumammogo. Aga mafoko ka ditumanosi tse di pataganeng.	Tlhopha puiso e khutswane ya mafoko a le 50 - 60 (buka ya puiso ).	Kwala bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se o se itseng, o dirise ditlhakagolo le khutlo mo go tshwanetseng.	
Letlha					
Maduo	5	10	5	5	
Maina a barutwana					
1					
2					
3					
5					
Ei					
1					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SEKAO SA RUBURIKI:  
MORUTABANA A KA DIRISA RUBURIKI YA GAGWE

MOPHATO 2 RUBURIKI:					
Go reetsa le go bua					
Tirwana	1	2	3	4	5
O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 3-4.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya polelo e le 1 ka thuso ya morutabana.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 2	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 3.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 4.	O dirisa letlhomeso la polelo, oneela tatelano ya ditiragalo ya dipolelo di le 4 le go feta.
Go kwala					
Tirwana	1	2	3	4	5
Kwala temana ya bonnye dipolelo di le 3 ka setlhogo se se tlwaelegileng o tsenya matshwao a puiso ka nepo.	Kwala lefoko le le lengwe ka thuso ya morutabana.	Kwala polelo e le 1 ya mafoko a le 3 ka thuso ya morutabana.	Kwala polelo e le 1 ka setlhogo se se tlwaelegileng a dirisa ditlhakakgolo le khutlo.	Kwala temana ya dipolelo di le 2 ka setlhogo se se tlwaelegileng a dirisa ditlhakakgolo le khutlo.	Kwala temana ya dipolelo di le 3 ka setlhogo se se tlwaelegileng a dirisa ditlhakakgolo le khutlo.